

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT*

(“Službeni glasnik RS”, broj 114/25)

Član 1.

U Zakonu o porezu na dobit (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 94/15, 1/17, 58/19 i 48/24) u članu 2. u tački 8) poslije riječi: “dilerska društva” dodaju se zapeta i nove t. 9) i 10), koje glase:

“9) donacija predstavlja novčano ili nenovčano davanje koje je dato bez očekivanja poslovne koristi ili reklamiranja, u svrhu podrške neprofitnim organizacijama, humanitarnim akcijama, odnosno licima kojima je to potrebno,

10) sponzorstvo predstavlja novčano ili nenovčano davanje s ciljem davanja podrške u zamjenu za usluge reklamiranja ili na drugi način isticanja poreskog obveznika”.

Član 2.

U članu 3. u stavu 1. u tački 3) poslije riječi: “Republike Srpske” dodaju se riječi: “ili po osnovu prodaje učešća u kapitalu u rezidentnim poreskim obveznicima”.

Član 3.

U članu 5. stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Utvrđivanje poreske osnovice poreza na dobit poslovne jedinice pravnog lica sa sjedištem u drugom entitetu ili Brčko Distriktu BiH vrši se na način kako je to propisano odredbama za oporezivanje nerezidenata koji obavljaju poslovnu djelatnost putem stalnog mjesta poslovanja u Republici Srpskoj.”

Član 4.

Član 7. mijenja se i glasi:

“(1) Sljedeći prihodi se ne uključuju u obračun poreske osnovice:

1) dividenda i udjeli u dobiti u drugom pravnom licu sa sjedištem u Republici Srpskoj, ukoliko se isplaćuju iz dobiti na koju je obračunat i plaćen porez na dobit,

2) dobiti utvrđeni direktno u kapitalu,

3) prihod od ukidanja rezervisanja,

4) prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine, koja u skladu sa ovim zakonom podliježe amortizaciji,

5) prihodi po osnovu usklađivanja vrijednosti zaliha,

6) prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, koji su u prethodnim poreskim periodima bili uključeni u poresku osnovicu, a nisu bili priznati kao rashod u poreskom bilansu i

7) prihodi od ukidanja prethodno izvršenog umanjenja vrijednosti akcija ili udjela u drugim pravnim licima, ukoliko rashodi po navedenom osnovu nisu bili priznati u poreskom bilansu.

(2) U obračun poreske osnovice ne uključuje se prihod u obliku kamate ili njenog funkcionalnog ekvivalenta na dužničke hartije od vrijednosti koje je emitovala Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave u njenom sastavu, ukoliko su stečene do 31.12.2025. godine.”

Član 5.

U članu 9. u tački 13) poslije riječi: “zaliha” dodaje se zapeta, a riječ: “i” briše se.

U tački 14) poslije riječi: “gudvila” dodaju se zapeta i nova tačka 15), koja glasi:

“15) rashodi od umanjenja vrijednost akcija ili udjela u drugim pravnim licima”.

Član 6.

U članu 10. u stavu 1. poslije riječi: “obračunatim primjenom” dodaju se riječi: “jasne identifikacije,”.

Član 7.

U članu 14a. poslije riječi: “prelaze 30%” dodaju se riječi: “apsolutnog iznosa”.

Član 8.

U članu 21. stav 3. mijenja se i glasi:

“(3) Na teret rashoda se priznaje i ispravka vrijednosti datih zajmova, pod uslovima i na način kako je to propisano u stavu 2. ovog člana.”

Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

“(4) Potraživanja iz st. 1. do 3. ovog člana koja su priznata kao rashod, a kasnije se naplate, uključuju se u poresku

* Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 114/25 od 29. decembra 2025. godine, a stupio je na snagu 1. januara 2026. godine.

osnovicu za poresku godinu u kojoj je izvršena naplata.”

Član 9.

Član 23. briše se.

Član 10.

U članu 34. u stavu 1. poslije riječi: “transakcije sa povezanim licima” dodaju se riječi: “(uključujući kredite i zajmove) u ukupnoj vrijednosti većoj od 50.000 KM u poreskoj godini.”.

Stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Poreski obveznik je dužan dokumentaciju i analize o transfernim cijenama iz stava 1. ovog člana dostaviti u elektronskom obliku Poreskoj upravi u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva Poreske uprave za njihovo dostavljanje, a najkasnije, i bez posebnog zahtjeva Poreske uprave, u roku od devet mjeseci nakon završetka poreske godine za koju se dokumentacija priprema.”

Član 11.

U članu 35. ispred riječi: “Ministar” dodaje se broj 1 u obostranoj zagradi.

Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

“(2) Na pravila koja nisu uređena ovim zakonom i pravilnikom iz stava 1. ovog člana primjenjuje se prevod Smjernica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), objavljen na internet stranici Ministarstva, u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa navedenim propisima.”

Član 12.

U članu 40. poslije stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

“(7) Dobit koja se može pripisati stalnom mjestu poslovanja utvrđuje se na način da odgovara dobiti koju bi mogla da ostvari, naročito u pogledu odnosa unutar nerezidenta, da je bilo odvojeno ili posebno pravno lice koje se bavi istim ili sličnim djelatnostima, pod istim ili sličnim uslovima, uzimajući u obzir izvršene funkcije, korišćenu imovinu i preuzete rizike od strane nerezidenta putem stalnog mjesta poslovanja.”

Član 13.

U članu 41. u stavu 1. u tački 2) poslije riječi: “navedenim aktivnostima” dodaju se zapeta i riječi: “ukoliko traju duže od 12 mjeseci”.

Član 14.

U članu 46. tačka 3) briše se.

Dosadašnja tačka 4) postaje tačka 3).

Član 15.

U članu 50. u stavu 2. poslije riječi: “Republici Srpskoj” dodaju se zapeta i riječi: “u odnosu na dobit koja je ostvarena u inostranstvu”.

Član 16.

U članu 52. u stavu 2. riječi: “ili ista” brišu se.

U stavu 3. riječi: “i te dokaze podnese Poreskoj upravi prilikom podnošenja poreske prijave poreza po odbitku” brišu se.

Član 17.

U članu 58. u stavu 1. u tački 2) nakon riječi: “30 dana,” dodaju se riječi: “a najkasnije, i bez posebnog zahtjeva Poreske uprave, u roku od devet mjeseci nakon završetka poreske godine.”.

Član 18.

Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2026. godine.